



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA U THOMA (P1)

LARA 2010

MARAGA: 70

TSHIFHINGA: awara 2

Bammbiri ili li na masiatari a 11.

PFESESANI

1. Bammbiri ili li na khethekanyo THARU:

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------|
| KHETHEKANYO YA A: | Tholokanyondivho | (30) |
| KHETHEKANYO YA B: | Manweledzo/Samari | (10) |
| KHETHEKANYO YA C: | Phenda na kushumiselwe kwa luambo | (30) |

2. Vhalani ndaela DZOTHE nga vhuronwane.

3. Fhindulani mbudziso DZOTHE kha hedzi khethekanyo.

4. Thomani khethekanyo INWE na INWE kha siatari LISWA.

5. Hune khethekanyo iabwe na iabwe ya fhelela hone ni talele.

6. Nomborani phindulo dzañu zwi tshi anana na kunomborelwwe kwa mbudziso.

7. Ni tshi fhedza u fhindula mbudziso ni pfuke mutala ni kone u ya kha i tevhelaho.

8. Nwalani zwi no vhalea, nahone nga vhudele.

9. Ni dzhiele nzhele zwiga zwa u vhala, mupeleto, tswayo na khethekanyo ya maipfi.

KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONDIVHO**MBUDZISO 1**

Vhalani mafhundo a tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dici a tevhelaho.

Marengwa ndi tanzhe la musadziwavha Vho-Denga na Vho-Runganani. Ndi musidzana we a vha o talifha vhukuma, vhutali uvhu ho na na u vhonala musi a tshi thoma gireidi i he a vha a tshi fhira vhagudi vhothe kha therero dzotho. Naho mme awe who swika he vha ri sia a tshee mu tuku a two ngo vhuya zwa mu dzindela kha pfunzo dzawe. Vhagudisi vhawo who do mu takalela vhukuma nga u vhone vhukoni hawo.

Ho do swika he mugudisi Vho-Tshibotshe vha da vha kwama Vho-Runganani uri vha tu tu wedze Marengwa kha zwa pfunzo ngauri arali a futelela matshelo vha do kapula mapfura nga lebula. Khotsi a Marengwa who do dzhiela nthi iyi ngeletshedzo, nga pfariso ya vhone Vho-Runganani vha mbo di mu dzhia vha mu isa kha tshikolo tsha sekondari tshire a do dzhena a tshi dzula hone. Na henengei a ho ngo vha na zwi nwe, vhukoni hawo ho dibvisela khagala. O vha a tshi tanganedza pfufho ya u vha mugudi a fhiraho vhothe nwaha na nwaha.

Kha hu ri musi Marengwa e kha gireidi ya 12 musi nwaha u tshi da mafhedzisloni a funane na muniwe mutthannga a bvaho mu tani wo dzulwaho zwavhu i a no pfi Zwivhuya. Nga nthani ha vhudikumedzeli ha Marengwa kha zwa pfunzo, Zwivhuya na ene o do kombetshedzea u didzhenisesa kha zwa pfunzo. Mvelelo dza gireidi 12 dici tshi bva vhothe vha wana who phasa. Marengwa o do wana basari a ya a dzhena yunivesithi ya Wits ngeno Zwivhuya o ya kha yunivesithi ya Pretoria. Zwivhuya khotsi awe who do mu rengela goloi ya vunzhilinhili ine a do i shumisa musi e yunivesithi. Goloi yeneyo ndi yone ye Zwivhuya a vha a tshi ita a tshi ya u dalela Marengwa ngayo nga mafheleloni a vhege, nahone zwi zwa nthi. Tshe tsha takadza tsho vha tsha uri nwaha u tshi fhela vha phasa vhothe.

Kha hu ri nga nwaha wa vhuvhili u tshi da u fhelani Marengwa a diwana o vifha muvhilini. Ndi hone Zwivhuya a tshi talutshedza Marengwa uri ndi khwine a tshi ya ha dokotela uri vha thuthe thumbu saizwi zwi tshi do mu khakhisa kha u bvela phanda na zwa pfunzo dzawe nwaha u tevhelaho vhunga a tshi do kundwa muleleli wa nwana. Zwivhuya o ri u bulu zwenezwo a mbo di bvisa na tshelede ya u badela dokotela.

Vha langana uri vha do fhelekedzana ha dokotela musi who no fhedza u nwala mulingo. Duvha le Marengwa a fhedza mulingo, Zwivhuya o ya a mu dzhia a mu isa ha dokotela, nangoho ha vha u bviswa ha ila thumbu. Vha vhuya vhothe vha dzhia thundu vha namba who livha hayani Venda.

Musi Marengwa a tshi swika hayani khotsi awe a vho ngo vhuya vha divha na two bvelelaho. Mvelelo dza Marengwa dza di vha dzavhudzi. Tshi tshi vula a humela yunivesithi. Kha hu ri liniwe duvha Marengwa a founela Zwivhuya, Zwivhuya a sa fare founu, a dovha hafhu a founa, founu i si farwe. A tshi founa nga Iwa vhuraru Zwivhuya a dzima founu. Izwi two do vha zwi mangadzaho Marengwa ngauri two vha zwi si no ngo itea. Marengwa o do litsha zwa u founa a ya u vhala bugu dzawe, a divhudza uri Zwivhuya u do mu founela arali a tshi do wana uri o vha o mu founela a sa mu wane.

Duvha la kovhela hu songo vha na lutingo lwo mu founelaho. Vhege na yone ya fhela hu si na we a founela. Nga Mugivhela Marengwa a humbula u yo dalela mufunwa wawe. A tshi swika o mbo di livha lufherani lune Zwivhuya a dzula hone afho yunivesithi. A tshi ombo-omba ha pfi kha dzhene. A tshi ndo phamu vothi u wana Zwivhuya o dzula na mu niwe musidzana wa Mutswana kha mmbete. A tshi tou khithi ngomu lufherani vha mamana phanda hawe, a tshi vhudzisa uri hu khou bvelela mini, Zwivhuya a mu talutshedza uri zwenezwo zwine a khou zwi vhona ndi zwone zwine zwa khou itwa. O mu vhudza uri ene a nga si tsha isa phanda na u funana na tshivhulayi, ene o diwanelu mufunwa wawe ane a do mu bebela nwana. Marengwa o do bva nga munango a tshi khou lila. Ha mbo di vha u fhela ha lufuno lwavho.

Marengwa a thoma u disola uri o bvisa thumbu a tshi vhona unga u khou funiwa zwino o taliwa. Nwaha u tshi fhela vha vha vho phasa nahone vho thaphudza pfunzo dzavho. Vhuvhili havho Marengwa na Zwivhuya vha dzhena kha fulo la u toda mushumo. Vhothe vha u wana. Marengwa o do tangana na mu niwe mutthannga kha khamphani ye a vha a tshi khou shuma khayo, vha dzula vhothe nazwino nwana ha athu vha hone. Zwivhuya na ene o fhedza o mala ula musidzana wa Mutswana na ene mutani wawe nwana uri ndi bva vhubvo. Matsiko musidzana uyo o vha o ita-vho zwu itwaho nga Marengwa zwa u nula thumbu a sa athu u wanana na Zwivhuya. Lupfumo lwo dala fhedzi a lu na muli.

- 1.1 Ndi ngafhi he vhukoni ha Marengwa ha vhonala hone? Tikedzani. (2)
- 1.2 Ndi nnyi we a funana na Marengwa, nahone vho wanana ngafhi? (2)
- 1.3 Vhutama ha Marengwa na mutthannga wawe ho vhuedza uyu wa mutthannga nga ndila-de? (2)
- 1.4 Ndi mini tsho fhambanyaho Marengwa na mutthannga wawe? (2)
- 1.5 Matsina muthu arali a didinela zwa pfunzo e tshishai a zwi mu thivheli u bvelela vhutshiloni. Tikedzani fhungo ili no disendeka nga zwe na vhala. (2)

- 1.6 Ndi ngafhi hune Marengwa na musidzana wa Zwivhuya wa Mutswana vha fana hone? (2)
- 1.7 Talutshedzani muhumbulo muhulwane wa mafhungo aya. (2)
- 1.8 Zwe mu $\ddot{\text{t}}$ hannga wa Marengwa a mu itela zwi bvukulula hani mvumbo yawe? (2)
- 1.9 Ndi afhio masiandaitwa e a bvelela kha mu $\ddot{\text{t}}$ hannga wa Marengwa nga murahu ha musi o mu $\ddot{\text{t}}$ ala? (2)
- 1.10 Fhindulani nga **Ee** kana **Hai**, ni dovhe ni tikedze phindulo ya $\ddot{\text{x}}$.
- 1.10.1 Khotsi a Marengwa vho ri u pfa nga ha u dihwala hawe vha dinalea nga maanda. (2)
- 1.10.2 Dakalo li wanala kha lupfumo. (2)
- 1.11 Neani thalutshedzo ya $\ddot{\text{x}}$ lifurase lo talelwaho nga fhasi. (2)
- 1.12 Inwi ni vhona izwi zwa u thutha thumbu zwe zwa itwa nga Marengwa na mufunwa wawe zwi zwavhu $\ddot{\text{d}}$? Tikedzani. (2)
- 1.13 A si dzo $\ddot{\text{t}}$ he pfanelo dzine dza nga vhuedza muthu. Tikedzani no $\ddot{\text{t}}$ ika nga zwe na vhala. (2)
- 1.14 Ni a pfela vhutungu Marengwa na mu $\ddot{\text{t}}$ hannga wawe nga zwo bvelelaho khavho musi vho no vha na mi $\ddot{\text{t}}$ a? Tikedzani. (2)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 30

KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO/SAMARI**MBUDZISO 2**

Vhalani mafhungo a tevhelaho ni kone u a nweledza nga mbuno dza SUMBE dzi kha phara, ni tshi sumbedza **miloroyofhambanahoinevhatuvhavhanayomusivhatishikhoualuwa**. Vhulapfu ha phara yanu vhu vhe maipfi a u bva kha 80 u ya kha 90. Ni sumbedze tshivhalo tsha maipfi zwitangini.

Hu na ndavhelelo nnzhi dzo fhambanaho dzine vhatu vha vha nadzo vhutshiloni musi vha tshe tshikoloni.

Tshivhilinge ndi mugudi wa gireidi 9 Sekondari ya Tsharivhone. Ene u tama u dzhena tshikolo uri a phase. Nga vhanga la siangane ya hawe muloro uyu wo fhedza u songo wedza vhunga tshikolo tshi sa sokou guma kha u phasa fhedzi, hu na zwinzhi nga murahu.

Vhaniwe ndi vhane vha humbula uri vhone vha tea u dzhena tshikolo vha funzea uri vha kone u wana mushumo wavhudzi. Zwi a itea uri naho vho wana mushumo uyo vha fhedze masheleni vha tshi a hasekanya. Phambano kha vhaniwe ye ndi bva vhubvo, vhunga mavhele itali a sa ofhi mulimi a tshi ofha mulondoti.

Kha Masole ene u fhata mudi wavhudzi a u shomedza nga thundu ya mateletele ndi zwone zwa phanda. U ri wa sa vha na mudi wavhudzi a u dzuli hayani, u twa nnnda midini ya dzikhonani ngauri u vha u sa fushei nga muudi wau.

Mazhoni o ri u thoma u shuma a mbo di renga goloi ya vhunzhilinhili. Khonani dzawe dzi tshi mu vhudzisa uri hani-hani a tshi thoma nga u renga goloi a sa athu fhata nnudu, ene o ri nnudu a i tshimbiliwi ngayo i nga vhonwa nga vhangana?

Tshimangadzo u dzulela u vhala magazini dza vhaaluwa. Ha vhaleli tshiñwe arali hu si u vha na muta wavhudzi wo fhatwaho kha lufuno na u fulufhedzana.

Maita u ri mutani wawe vha do ita uri vhana vhavho vha ye zwikoloni zwavhudzi vha funzee vhukuma. Zwenezwi vha ri ndi hone vha tshi do vha vha khou vha khurela vhumatshelo havhudzi. Vhunga vhana vha sa fani, kha vhaniwe thoho i di fhedza yo fhambana na mpato.

Mutani wa ha Magala u wana vhatu vho dzulela idzo bugu dzine dza sumbedza vhatu fhethu hune vha nga hu dalela vha tshi dimvumvusa. Vho no ralo u sedza vha lusa nga ndila dzothe u vhulunga masheleni a uri vha dalele fhethu afho vhunga kha vhone tshi tshipikwa.

Shonisani ene u ri tsha phanda kha zwe^{the} vhutshiloni ndi u vha na vhushaka na Musiki. U ya nga hae muthu a nga vha na ndavhalelo dzo fhambanaho vhutshiloni, fhedzi a sa dzhiela ntha Musiki zwe^{the} zwi vha mahandana.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 10

KHETHEKANYO YA C: PHENDA NA KUSHUMISELWE KWA LUAMBO**MBUDZISO 3**

3.1 Talelani tshifanyiso tshi tevhelaho ni dovhe ni vhale na mafhungo o nekedzwaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khazwo.

NDINGO DZA MUSHUMO**Ndila dza u divhonadza**

Ndi zwithu two doweleaho u tshuwa musi muthu a tshi ya u ita ndingo ya mushumo, fhedzi vha fanela u femela ntha vha difhulufhela. Vha na tshikhala tshithihi fhedzi tsha u divhonadza, zwenezwo vha elelwe zwi tevhelaho:

- Vha t̄avhanye u swika, khamusi hu tshe ho sala minetse ya 10.
- Vha vphonale vha tshi difhulufhela, vha n̄weñwele na u khađa tshanda tsho khwātha.
- Vha dzule tswititi, vha livhanye mađo na vhavhudzisi na u ambela n̄tha zwi tshi pfala.
- Vha vphonale vha na dzangalelo, vho tsha nahone vho thetshelesa misi yothe.
- Vha fhindule mbudziso dzothe nga u fulufhedzea nahone vha lingedze nga hune vha nga kona ngaho, fhedzi vha songo amba zwinzhi vha fhira mpimo.
- Vha ambe nga ha zwine vha konesa, fhedzi vha songo dikukumusa.
- Arali vha sa khou pfectesa mbudziso vha humbele u talutshedzwa.
- Vha dzime lutingoθhendeleki lwavho.


- 3.1.1 Topolani ipfi $\overset{\circ}{l}o$ tou sikwaho/vhumbwaho $\overset{\circ}{l}ine$ zwa tou vha khagala uri kale $\overset{\circ}{l}o$ vha $\overset{\circ}{l}i$ siho. (1)
- 3.1.2 Nwalani ipfi 'mbudziso' no $\overset{\circ}{l}i$ tukufhadza. Dovhani ni $\overset{\circ}{l}i$ shumise fhungoni $\overset{\circ}{l}i$ pfalaho. (2)
- 3.1.3 Pfanywa ya ipfi 'dikukumusa' ndi ifhio? I buleni ni i shumise u vhumba fhungo $\overset{\circ}{l}i$ pfalaho. (2)
- 3.1.4 Tsivhudzo iyi ni vhona yo livhiswa kha tshigwada tshifhio tsha vhathe? Tikedzani phindulo yanu no $\overset{\circ}{l}isendeka$ kha $\overset{\circ}{l}ndivho$ yanu ya mapfanisi. (2)
- 3.1.5 No lavhelesa tshifanyiso itshi ni vhona muthu ane a khou lingiwa e ushio? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 3.1.6 Mafhungoni aya topolani fhungo $\overset{\circ}{l}ine$ $\overset{\circ}{l}a$ nga khwathiswa nga murero hoyu: 'A farwa kaiwe matsetse, musalela u $\overset{\circ}{l}do$ fara madula.' (1)
- 3.2 Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni $\overset{\circ}{l}do$ kona u fhindula mbudziso dzo $\overset{\circ}{l}isendekaho$ khao.

"Ludzhasi, u ngafhi nwananga?" "Ndaa baba, ndi fhano tshitumbani tsha khuhu." "Nwananga, u khou vhuya wa zwi vhona uri u khou fhelela u tshi ya nga vhanga $\overset{\circ}{l}a$ zwidzidzivhadzi? Ndi kale **ndi tshi u vhudza** uri zwithu hezwi tou bva khazwo, zwino a u pfi." Vha tshi kha $\overset{\circ}{l}i$ ralo mme awe vha vha vha tshi ri thi tañwi. Vho mbo $\overset{\circ}{l}i$ ri khae, "Hafhu ni tou penyelela, a ni vhoni na izwi ni tshi tshimbila ni tshi tou vha na mutsindo." Vho ri u amba izwi vha mbo $\overset{\circ}{l}i$ vha vho fhelela tshitangani. "Mme au vho sinyuwa vhukuma." Ndi khotsi awe vha tshi amba nae. "Hafhu wo no tou vha musekene sa lwatsi. U bva $\overset{\circ}{l}namusi$ u mbo $\overset{\circ}{l}i$ zwi thupha tshothe."

- 3.2.1 Topolani $\overset{\circ}{l}italuli$ $\overset{\circ}{l}o$ shumiswaho afho mafhungoni, ni dovhe ni $\overset{\circ}{l}i$ shumise fhungoni $\overset{\circ}{l}e$ na tou $\overset{\circ}{l}isikela$. (2)
- 3.2.2 Topolani maipfi ane a vha na vhushaka ha pholisemi ni dovhe ni tikedze phindulo yanu. (2)
- 3.2.3 Hu na $\overset{\circ}{l}iaravhi$ $\overset{\circ}{l}o$ shumiswaho, inwi $\overset{\circ}{l}i$ nwaleni no $\overset{\circ}{l}i$ shumisa fhungoni $\overset{\circ}{l}e$ na tou $\overset{\circ}{l}ifhatela$. (2)
- 3.2.4 Neani mushumo wa $\overset{\circ}{l}imudi$ $\overset{\circ}{l}o$ swifhadzwaho afho mafhungoni. (1)

- 3.2.5 Isani fhungo ili kha luambo lwa u vhiga: "**Mme au vho sinyuwa vhukuma.**" Ndi khotsi awe vha tshi amba nae. (1)
- 3.2.6 Topolani muhoyo wo shumiswaho mafhungoni aya ni dovhe ni tikedze phindulo yanu. (2)
- 3.3 Talelani khungedzelo i tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khayo.

SIALALA LI A NAKA

	
<p>Kha vhade fhano Sialala li a Naka Ro vha farela zwone-zwone. Ri kuvhatedza thodea dzavho dzothe Dza mulovha na dza qnamusi Minwenda ya u fuka Zwinakisi Ri na tshipeshala tsho thomaho mulovha</p>	<p><u>Mitengo i tou kokovha fhasi</u> Vha divhaho zwithu vha renga fhano!</p> <p>Dakalo lashu ndi u fusha vhone</p> <p><i>Ri wanala kha khona ya Kotse na Thabo Mbeki</i> <i>Thele/fekisi: 015 263 7000</i> <i>www.sialala.com</i></p>

- 3.3.1 Khephusheni ya khungedzelo iyi ndi ifhio? Tikedzani phindulo yanu. (2)

- 3.3.2 Topolani ipfi li songo peletwaho zwavhudi, ni dovhe ni li shumise fhungoni li pfalaho. (2)
- 3.3.3 Topolani muano wa bindu ili, ni dovhe ni tikedze phindulo yanu. (2)
- 3.3.4 Ndi ngafhi he mukungedzeli a shumisa luambo lwa u fhuredzela?
Hu topoleni, ni dovhe ni tikedze phindulo yanu. (2)
- 3.3.5 Mukungedzeli u ambanu musi a tshi ri, 'Mitengo i tou kokovha fhasi'? (2)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:	30
MARAGAGUTE:	70